

**INFORMIRANJE KORISNIKA USLUGA U PREGOVARČKOJ FAZI
STANDARDNI INFORMACIONI LIST**

1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:

Sparkasse Bank dd BiH
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200128200006
Broj računa: 1990000000000023

VRSTA PONUDE:

POSEBNA PONUDA

2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNAČAJKI SETA USLUGA ZA NEZAPOSLENE

Vrsta usluge:	Set usluga za nezaposlene	
Opis i namjena:	Set usluga podrazumijeva korištenje seta bankarskih i nebankarskih bez redovne mjesečne naknade. Set usluga je namijenjen svim fizičkim licima (rezidentima) koji nemaju ugovoreni radni odnos sa poslodavcem odnosno nalaze se na Zavodu za zapošljavanje, a koji imaju potrebu da koriste više od dvije usluge. Korisnicima Seta usluga omogućeno je povoljnije korištenje pojedinih proizvoda/usluga sadržanih u samom Setu.	
Period ugovaranja:	Set usluga za nezaposlene se sklapa inicijalno na period od 6 mjeseci, računajući od dana koji je na ugovoru naveden kao dan zaključivanja ugovora. Ugovor se automatski produžuje, bez potrebe zaključenja posebnog aneksa, ukoliko korisnik Banci u toku zadnjeg mjeseca tekućeg perioda, dostavi dokaz/uvjerenje da se još uvijek nalazi na evidenciji nezaposlenih lica. Klijent je dužan da dostavi dokaz/uvjerenje od nadležnog zavoda za zapošljavanje/biroa rada u originalu ili ovjerenom kopiji ne starijoj od 3 mjeseci. U slučaju da korisnik Banci ne dostavi traženo uvjerenje ugovor se automatski raskida istekom zadnjeg dana perioda na koji je ugovor zaključen.	
Sadržaj Seta usluga proizvoda i usluga (na dan izdavanja ovog standardnog informacionog lista)	Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Setu usluga za nezaposlene	Cijena proizvoda/usluge u Setu
	1. Otvaranje i vođenje tekućeg računa	Bez naknade
	2. Dostava izvoda putem e-maila	Bez naknade
	3. Debitna kartica (Maestro)	Bez naknade, prvo izdavanje
	4. Trajni nalog (otvaranje)	Bez naknade
Usluga koja je uslov za korištenje paketa: Aktivni tekući račun otvoren kod Sparkasse Bank dd BiH.		
Minimalno potrebna dokumentacija: Jednaka dokumentaciji za otvaranje tekućeg računa.		

Ukupan iznos koji korisnik treba platiti prikazan na reprezentativnom primjeru sa elementima obračuna (u odnosu na cijene usluga bez korištenja Seta usluga) :	Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Seta usluga	Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/ usluga KM	Mjesečne cijene korištenja proizvoda/ usluga u Setu KM
	Održavanje tekućeg računa	2.50	Bez naknade
	Dostava izvoda putem e-maila	0.00	Bez naknade
	Članarina za debitnu karticu (na razini mjesečnog troška)	0.00	Bez naknade
	Trajni nalog (otvaranje)	5.00	Bez naknade
	Ukupno za platiti	7.50	0.00

3. TROŠKOVI VEZANI ZA KORIŠTENJE SETA USLUGA ZA NEZAPOSLENE (NA DAN IZDAVANJA OVOG STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA)

Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije /uplate i isplate/, da li je trošak fiksni ili promenljiv i uslovi izmjene	Bez naknade
Obračun i naplata naknada za vođenje Seta usluga	Bez naknade

4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI

Pravo korisnika na otkazivanje korištenja usluge:	Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Seta usluga za nezaposlene uz podnošenje pismenog zahtjeva za zatvaranje Seta uz uslov da izmiri eventualne dospjele obaveze ukoliko postoje. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način (nedonošenje potvrde da se Korisnik nalazi na evidenciji nezaposlenih lica) prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem Seta usluga. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Setom usluga koristi po standardnim uslovima.
Pravo korisnika na besplatan primjerak ugovora	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu
Informacije o kamatnim stopama u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza.	Propuštanje izmirenja obaveza može dovesti do prinudne naplate obaveza uključujući i pokretanje sudskog postupka. U FBiH: Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate i ista je, na dan izdavanja ovog informacionog lista, određena u fiksnom iznosu u visini od 12,00%. U RS-u: Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate i ista je promenljiva a sastoji se od stope rasta potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata i fiksne stope od 0,05% dnevno. Stopa rasta potrošačkih cijena je promenljivi element zakonske zatezne kamate koji ne zavisi od Banke i istu utvrđuje i objavljuje Republički Zavod za statistiku RS. Na dan izdavanja ovog informacionog lista visina zakonske zatezne kamate iznosi 18,000 %.
Period u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu:	3 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu

U _____ dana _____ godine

Standardni informacioni list izdao/la:

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(ime, prezime)